

PETA GODIŠNJA KONFERENCIJA I GENERALNI SASTANAK
MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ANTIKORUPCIJSKIH ORGANA

MARAKEŠ, MAROKO 22 -23. OKTOBAR 2011. GODINE

DEKLARACIJA IZ MARAKEŠA

Mi, predstavnici antikorupcijskih organa 91 države članice Ujedinjenih nacija i regiona i 9 međunarodnih organizacija, okupili smo se u Marakešu, Maroko, povodom V Godišnje konferencije i Generalnog sastanka Međunarodne asocijacije antikorupcijskih organa (International Association of Anti-Corruption Authorities – IAACA), posvećene „Povraćaju dobara“ (Poglavlje V Konvencije UN protiv korupcije):

Podsjećajući na rezoluciju 58/4 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je Skupština usvojila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) i utvrdila 9. decembar kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije,

Podsjećajući i na sve relevantne rezolucije Generalne skupštine i rezolucije Ekonomskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija, koje pozivaju na brzu ratifikaciju i punu primjenu UNCAC-a,

Podsjećajući dalje na naše Deklaracije iz Pekinga, Balijsa, Kijeva i Makaoa, kao i na preporuke koje su donijete na sastanku u okviru Konferencije država potpisnica UNCAC-a (Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption – CoSP), održane u Amanu, u zajedničkoj organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za suzbijanje droga i kriminala (UNODC) i IAACA-e,

Svjesni važnosti rezolucija koje je usvojio CoSP na svom prvom, drugom i trećem zasjedanju, koji su redom održani u Amanu, Nusa Dui i Dohi,

Uvjereni da nadležne vladine agencije, civilno društvo i odgovarajuće stručne organizacije mogu pojedinačno i zajedno dati značajan doprinos učinkovitoj primjeni UNCAC-a,

1. Izražavamo svoju zahvalnost Centralnoj agenciji za sprečavanje korupcije Maroka na organizaciji V Godišnje konferencije i Generalnog sastanka IAACA-e, kao i duboku zahvalnost Vladi i narodu Maroka na srdačnoj gostoljubivosti;

2. Izražavamo svoju zahvalnost i Vladi Katara, posebno Kancelariji državnog tužioca, na organizaciji sastanka Izvršnog odbora IAACA-e u Dohi, maja 2011. godine;

3. Izražavamo takođe svoju zahvalnost Vladi Singapura i Birou za istrage u slučajevima korupcije na organizaciji sastanka Radne grupe, koja je Deklaracijom iz Makaoa zadužena da pripremi izmjene Plana rada Asocijacije, u januaru 2011. godine u Singapuru;

4. Prepoznajemo i ističemo povraćaj dobara kao jedan od glavnih ciljeva i temeljnih principa UNCAC-a, i sastavni dio sveukupnih napora u borbi protiv korupcije;

5. Naglašavamo važnost potpune i učinkovite primjene mjera za povraćaj dobara, u skladu sa odredbama Poglavlja V UNCAC-a, kao glavne obaveze i dužnosti država članica;
6. Pozivamo države članice da jedna drugoj obezbjede sveobuhvatnu saradnju i pomoć u sprečavanju i otkrivanju transfera sredstava stečenih korupcijom, oduzimanju i povraćaju i raspolaganju tim sredstvima;
7. Ohrabrujemo države članice da razmotre zaključivanje bilateralnih i multilateralnih aranžmana, u cilju unapređenja učinkovitosti međunarodne saradnje u stvarima koje se tiču povraćaja dobara;
8. Obavezujemo se na punu podršku tekućim naporima i preporukama Međuvladine radne grupe za povraćaj dobara, uspostavljene da savjetuje i pomaže CoSP u sprovođenju svog mandata u dijelu koji se odnosi na povraćaj sredstava od korupcije, da razvija kumulativna znanja, ohrabruje saradnju, olakša razmjenu informacija i identifikuje potrebe za unapređenjem kapaciteta;
9. Ponovo naglašavamo ključnu ulogu zajedničkog projekta UNODC-ija i Svjetske banke Inicijative StAR (Stolen Asset Recovery - Inicijativa za povraćaj ukradene imovine), kao pokretačke snage u oblasti povraćaja dobara, i pozivamo države članice da nastave da pružaju podršku radu Inicijative;
10. Ističemo važnost izgradnje kapaciteta u cilju obezbjeđenja neophodnih znanja i vještina zakonodavcima, praktičarima i relevantnom kadru u oblasti povraćaja dobara, i nalažemo Izvršnom odboru IAACA-e da da prioritet i izdvoji neophodne resurse, gdje je to potrebno u saradnji sa ostalim interesnim stranama, za ovu oblast rada, kroz razmjenu znanja i organizaciju specijalističkih treninga;
11. Pozivamo takođe Izvršni odbor da posveti pažnju razvoju mjera, uključujući jačanje zakonskog i institucionalnog okvira i unapređenje saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, koje bi pomogle vladama da spriječe transfer sredstava od korupcije, prate finansijske tokove u vezi sa korupcijom, ograniče i oduzmu sredstva koja potiču od korupcije i vrate ih;
12. Pozdravljamo sa zadovoljstvom činjenicu da su 154 države ratifikovale ili pristupile UNCAC-u i pozivamo vlade država koje to nijesu uradile da djeluju hitro i sa odlučnošću ratifikuju ili pristupe Konvenciji, kako bismo postigli cilj globalne primjene Konvencije;
13. Pozdravljamo sa zahvalnošću važne odluke CoSP-a, koje su rezultat njena tri do sada održana zasijedanja i koje su usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i očekujemo nastavak uspjeha tokom IV zasijedanja u Marakešu od 24. do 28. oktobra 2011. godine;
14. Izražavamo pohvale UNODC-iju za njihov izvanredan rad i posvećenost poslu Sekretarijata CoSP-a i njegovim pratećim tijelima, kao i za primjenu rezolucija CoSP-a;
15. Podvlačimo značajnu ulogu CoSP-a i ponovo pozivamo Izvršni odbor IAACA-e da, uz konsultacije sa Sekretarijatom CoSP-a, traži odgovarajuće načine za uspostavljanje tješnje saradnje između IAACA-e i CoSP-a, kako bi se povećala uključenost i doprinos IAACA-e i njenih članica u primjeni preporuka CoSP-a;
16. Ohrabreni zadovoljavajućim funkcionisanjem Mehanizma za ocjenu primjene Konvencije, koji je instrumentalan za obezbjeđivanje usaglašenosti sa UNCAC-om, pozivamo države članice da nastave da učestvuju i pružaju podršku tekućem procesu evaluacije, i iščekujemo rezultate evaluacije;

17. Pozdravljamo odluku CoSP-a na njenom trećem zasjedanju, kojom se pitanja tehničke pomoći integrišu u rad Grupe za ocjenu primjene Konvencije, i ističemo korišćenje Sveobuhvatnog upitnika za ocjenu primjene Konvencije u cilju identifikovanja potreba država članica za tehničku pomoć, a posebno potreba koje u tom smislu imaju antikorupcijski organi;

18. Takođe, u potpunosti podržavamo trend velikog broja država članica da Upitnik koriste za sprovođenje sveobuhvatnih analiza i razvoj nacionalnih strategija i akcionih planova za tretiranje identifikovanih nedostataka;

19. Pozivamo članove IAACA-e da apeluju na vlade svojih država da započnu odgovarajuće reforme kojima će afirmisati neophodni profesionalizam svojih antikorupcijskih organa, uključujući organe za primjenu zakona i tužilačka tijela, nezavisnost i integritet pravosuđa, sprečavanje sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, slobodan pristup informacijama, transparentnost i odgovornost u javnoj administraciji, kao suštinskih elemenata učinkovitog sprečavanja i suzbijanja korupcije;

20. Obavezujemo se na zajedničko djelovanje i podršku vladama na hitrom donošenju zakona i politika koje su neophodne da bi se antikorupcijskim organima, uključujući i propisno konstituisana tijela za borbu protiv korupcije kroz primjenu zakona, obezbijedilo da obavljaju svoje funkcije uz potrebnu nezavisnost, sigurno i stabilno finansiranje i sa specijalizovanim kadrom koje bi bilo obučavano za obavljanje svojih funkcija, kako bi njihovo djelovanje bilo efikasno i neometano od bilo kakvog neopravdanog uticaja, u skladu sa članovima 6 i 36 UNCAC-a;

21. Pozivamo antikorupcijske organe da proaktivno afirmišu sa njihovim vladama i zakonodavnim tijelima razvoj i primjenu odgovarajućih programa rada, kako bi se održao, podržao i ojačao zamah generisan od strane UNCAC-a, posebno u periodima između redovnih zasjedanja CoSP-a;

22. Pozivamo takođe antikorupcijske organe da nastave da posvećuju pažnju i njihovoj važnoj preventivnoj ulozi i ključnim nadležnostima koje imaju za sprovođenje zakona, koji su temeljni za primjenu relevantnih odredaba UNCAC-a i za poboljšanje međunarodne saradnje;

23. Preporučujemo još jednom da antikorupcijski organi aktivno učestvuju u nastojanjima da se razviju i poboljšaju metode za mjerenje korupcije, prikupljanjem tačnih i objektivnih podataka koji se odnose na pojavu i uticaj korupcije, i pozivamo UNODC da podrži ovaj proces;

24. Snažno podstičemo UNODC da nastavi da pruža zemljama u razvoju i zemljama sa privredama u tranziciji, na zahtjev i odgovarajući na njihove specifične zahtjeve, širok raspon pomoći u izgradnji kapaciteta, tehničke pomoći i savjetovanja u razvoju politika, te preporučujemo multilateralnim i bilateralnim pružaocima tehničke pomoći da uključe ciljeve UNCAC-a u svoje godišnje planove i povećaju iznos sredstava potrebnih za podršku zemljama u razvoju za sprovođenje Konvencije, blisko saradujući sa UNODC-ijem i IAACA-om;

25. Pozivamo države članice, kao i relevantne međunarodne organizacije i finansijske institucije da, na temelju načela podijeljene odgovornosti i zajedničkog globalnog djelovanja, velikodušno obezbijede potrebne dodatne resurse za podršku takvim naporima, uključujući i uplatom na poseban račun UNODC-ija postotka novca ili odgovarajuće vrijednosti imovine stečene kriminalom ili imovine oduzete u skladu sa odredbama UNCAC-a, shodno članu 62 (c) Konvencije;

26. Izražavamo našu najdublju zahvalnost relevantnim međunarodnim i stručnim organizacijama, civilnom društvu i medijima za podizanje javne svijesti o UNCAC-u i razornom djelovanju korupcije u svojim mnogim i različitim oblicima, pružanje podrške i saradnju sa IAACA-om i CoSP-om, i naглаšavamo važnost zaštite svjedoka, vještaka, žrtava, tužilaca, sudija i drugih lica koja učestvuju u borbi protiv korupcije;

27. Izražavamo takođe i našu zahvalnost članovima Radne grupe, koja se sastala u Singapuru januara 2011. godine, kako bi razmatrala i finalizovala izmjena Plana rada Asocijacije, koji je usmjeren na podizanje svijesti, upravljanje znanjem, te razvoj obuka, a kojeg je dodatno razmotrio i usaglasio Izvršni odbor u Dohi maja 2011. godine;

28. Potvrđujemo jednoglasno izmijenjeni Plan rada, koji je podnio Izvršni odbor na V. Generalnom sastanku i koji je dat u dodatku ove Deklaracije, i zadužujemo Izvršni odbor da preduzme potrebne korake, uključujući i osnivanje radnih grupa, gdje je to primjereno, kako bi se osiguralo da se Plan rada sprovodi na učinkovit, strukturiran i održiv način;

29. Pozdravljamo sa velikim zadovoljstvom važne doprinose i zajedničke inicijative članova IAACA-e koje su već proistekle iz Plana rada, i snažno podstičemo druge članove da se u potpunosti uključe u njegovu implementaciju, pokretanjem inicijativa, bilo pojedinačno ili zajedno sa drugim članovima, te u bliskoj saradnji sa Sekretarijatom IAACA-e, u cilju ostvarivanja krajnjeg cilja Asocijacije u afirmaciji učinkovite primjene UNCAC-a;

30. Posebno se zahvaljujemo Narodnoj Republici Kini na gostoprimstvu, i izražavamo pohvale Vrhovnom narodnom tužilaštvu za uspješno vođenje seminara u organizaciji IAACA-e u Šangaju jula 2011. godine, kojemu je prisustvovalo preko 400 učesnika iz 85 zemalja, kao i za kontinuiranu podršku u organizaciji takvih seminara, i podstičemo druge članove IAACA-e da organizuju slične obuke;

31. Zahvaljujemo osnivačkim i aktuelnim predsjednicima Asocijacije na kontinuiranom podsticanju saradnje i partnerstva između antikorupcijskih organa i sa odgovarajućim međunarodnim, regionalnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u cilju afirmacije borbe protiv korupcije, i želimo da pohvalimo Sekretarijat za pružanje energične i visoko stručne podrške u radu Asocijacije, i

32. Donosimo odluku da odgovarajući antikorupcijski organi objave tekst ove Deklaracije u svojim zemljama i da tekst bude dostavljen CoSP-u, kao i Generalnoj skupštini i drugim odgovarajućim tijelima Ujedinjenih nacija.